

**LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG
DITLHATLHOBO TSA MAKGAOLAKGANG**

**SETSWANA PUO YA BOBEDI
SEEMOGARE
(Pampiri ya Boraro)**

POSSIBLE ANSWERS OCT / NOV 2006

DITAELO TSE DI TSHWANETSENG GO LATELELWA FA GO ABIWA MADUO
TSELA YA GO SEKASEKA MOKWALO O MOLEELE
SETSWANA PUO YA BOBEDI SEEMOTLASE SELEKANYI SA TSHEKATSHE KO

KAROLO YA A

POTSO 1

	MAEMO 1	MAEMO 2	MAEMO 3	MAEMO 4	MAEMO 5
A. DITENG Go ikamanya le setlhogo. Tshwaragano ya ditemana. Boithhamedi, tlhatlhamano ya ditiragalo.	Go tswa mo setlhogong gotlhelele. Diteng tse di seng maleba e bile di se matlhagatlhaga. Dikakanyo tse di sa late laneng e bile di kwadilwe ka tsela e e fosagetseng.	Go umaka setlhogo. Diteng di nyemisa mooko. Boithhamedi bo a tlhabela. Tlhatlhamano ya ditiragalo tse di sa amaneng e bile di tlhabela kgolagano	Ikamanyo e e rileng le setlhogo. Tshwaragano e e magareng ya dikakanyo. Boithhamedi jo bo mo magareng.	Go ikamanya le setlhogo. Diteng di mosola. Tshwaragano e ntle ya dikakanyo. Tlhaloso e e nang le boithhamedi. Maiteko a mantle a tlhatlhamano ya ditiragalo.	Go ikamanya le setlhogo gotlhelele. Diteng di maleba tota. Tshwaragano e e fetisang ya dikakanyo. Boithhamedi jo bo nang le tlhase ya phatsimo. Dintlha tse di kgodisang. Tlhatlhamano ya ditiragalo e e bopelelang kwa setlhoeng se se kgodisang.
15	1-3	4-6	7-9	10-13	14-15
B. KAGEGO Kgolagano ya ditemana. Matseno, mmele le bokhutlo.	Go kwala fela ditemana ga di a kgaoganngwa. Ga go na matseno le bokhutlo. Ga go tatelano ya dikakanyo mo mmeleng.	Kgolagano e nnye ya ditemana. Dipolelo di na le dikakanyo tse dintsi. Ga go na bosupi jo bo tlhaloganyegang jwa matseno mmele le bokhutlo.	Bosupi jo bo mo magareng jwa kgolagano mo ditemaneng. Matseno mmele le bokhutlo tse di mo magareng.	Go na le bosupi jo bo rileng jwa kgolagano mo ditemaneng. Matseno, mmele le bokhutlo di fitlheletswe sentle.	Ditemana tse di tlhaloganyegang. Kgolagano ya ditemana e e kgodisang. Matseno mmele le bokhutlo di fitlheletswe mo go gaisang.
10	1-2	3-4	4-6	7-8	9-10

<p>C. TIRISO YA PUO LE SETAELE Mopeleto, Tlotlontswe, segalo, Matshwao a puiso, Tiriso le tlhopho ya mafoko.</p> <p style="text-align: center;">15</p>	<p>Mopeleto o o fosagetseng nako yotlhe. Tiriso ya mafoko ka tsela e e fosagetseng. Tlhokego ya matshwao a puiso.</p> <p style="text-align: center;">1-3</p>	<p>Diphoso tse dintsi tsa mopeleto. Tlotlontswe e e seng maleba. Tlhopo le tiriso e e bonolo ya mafoko e e sa tiholeng segalo se se maleba. Matshwao a puiso a a fosagetseng.</p> <p style="text-align: center;">4-6</p>	<p>Diphoso tsa mopeleto tse di mo magareng. Tiriso le tlhopho ya mafoko e e mo magareng. Tlotlontswe e e mo magareng. Diphoso tse di mo magareng tsa matshwao a puiso.</p> <p style="text-align: center;">7-9</p>	<p>Diphoso tsa mopeleto tse di mmalwa. Tiriso le tlhopo ya mafoko e e amogelesegang. Tlotlontswe e e maleba. Diphoso tse di mmalwa tsa matshwao a puiso.</p> <p style="text-align: center;">10-13</p>	<p>Ga go na diphoso tsa mopeleto. Tlotlontswe e e gaisang. Tiriso le tlhopho ya mafoko e e fetisang e bile e tlhola segalo se se rileng Tiriso e e gaisang ya matshwao a puiso a a maleba.</p> <p style="text-align: center;">14-15</p>
<p>Palogotlhe 40</p>					

TSELA YA GO SEKASEKA LEKWALO – SETSWANA PUO YA BOBEDI SEEMOGODIMO LE SEEMOGARE SELEKANYI SA TSHEKATSHEKO

A KAGEGO Aterese, ditumediso le bokhutlo jo bo nepagetseng.	Maemo 4 Diphoso tse dikgob mo dikarolong tse dintsi. Aterese e e nang le dikhutshwafatso kgotsa matshwao a puiso. Go tlogela khoutu, letlha le motlhalana wa setlhogo. Ditumediso le bokhutlo jo bo seng maleba.	Maemo 3 Diphoso tse dinnye mo dikarolong tse dimmalwa. Aterese e e nang le dikhutshwafatso kgotsa matshwao a puiso. Go tlola letlha kgotsa khoutu. Go sa thalele setlhogo. Ditumediso le bokhutlo jo bo seng maleba.	Maemo 2 Aterese e e nang le dikhutshwafatso le matshwao a puiso. Go tlola mola fa go sa tshwanelang. Phoso ya tlhaka e kgolo mo bokhutlong.	Maemo 1 Go nepagala gotlhelele. Go ikamanya gotlhelele le popego e e nepagetseng.
Popego e e nepagetseng ya lekwalo la semmuso/kgwebo kgotsa botsalano.	Popego ya lekwalo la semmuso boemong jwa lekwalo la botsalano kgotsa popego ya lekwalo la botsalano boemong jwa lekwalo la semmuso/kgwebo.	Tlhopho e e maleba ya popego mme go fitlhelwa diphoso tsa popego – tlogelo di le mmalwa tsa kagego.	Tlhopho e e maleba ya popego. Diphoso tse dinnye tsa popego – mola ga wa tlolwa fa o tshwanetseng go tlolwa gona.	Go nepagala gotlhelele. Ikamanyo gotlhelele le popego.
Tshekatsheko 5	1	2	3-4	5
B. DITENG Go ikamanya le setlhogo	Go tswa gotlhelele mo setlhogong. Diteng tse di seng maleba e bile di sa kgatlhise. Ntlha ya botlhokwae sa tlhagisiwa	Go umaka setlhogo. Go tlhoka tlhaloso. Go se atlege mo go fitlheleng maikaelelo.	Go ikamanya thata le setlhogo. Go atlega sentle mo go fitlheleng maikaelelo.	Go ikamanya gotlhelele le setlhogo. Diteng tse di maleba tta. Go atlega gotlhelele mo go fitlheleng maikaelelo
Tshekatsheko 10	1-2	3-5	6-8	9-10

<p>C. TIRISO YA PUO Segab se se siameng. Setaele. Kamano Tiriso le tlhopho ya mafoko. Matshwao a puiso. Popego ya ditemana</p>	<p>Go se nneng maleba gothelele kgotsa segalo se se sa itumediseng. Popego e e bokoa ya dipolelo le ditemana. Matseno le bokhutlo jo bo seng maleba. Go sa kgaoganngwe ga ditemana tsa mmele wa lekwalo.</p>	<p>Maiteko a a magarenga botswerere jwa go itse se se batlegang. Bokhutlo jo bo sa kgaoganngwang le mmele. Dipolelo tse di sa felelang e bile di se na tatelano ya dikakanyo. Maiteko a a sa fitlhelelweng mo ditemaneng tsa mmele wa lekwalo.</p>	<p>Setaele, kamano, tiriso le tlhopho ya mafoko a a maleba. Go atlega sentle ga botswerere jwa go itse se se batlegang. Bokhutlo jo bo kgagogantsweng. Dipolelo tse di feletseng. Thefosano ya mefuta e e farologaneng ya dipolelo. Kgaoganyo ya ditemana tsa mmele wa lekwalo.</p>	<p>Setaele, kamano, tiriso le tlhopho ya mafoko a a maleba gothelele. Botswerere jo bo kgatlisang tota jwa go itse se se batlegang. Thefosano ya mefuta e e farologaneng ya dipolelo. Kagego e ntle. Tiriso ya puo e e farologaneng ya dipolelo. Kagego e ntle. Tiriso ya puo e e thaloganyegang e bile e se na diphoso tsa popego.</p>
<p>Tshekatsheko 5 Palogotlhe 20/2</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3-4</p>	<p>5</p>

TSELA YA GO TSHWAYA TSHEKATSHEKO YA MEKWALO E MENGWE YA TSHEDMOSETSO E E MOSOLA (KWADISO YA BUKATSATSI, PEGELO, MEMORANTAMO, METSOTSO, TSA BOTSHELO JWA MOSWI, TELEKERAMO, TALETSO LE TELEKERAMO). SETSWANA PUO YA BOBEDI SEEMOTLASE LE SEEMOGARE – SELEKANYI SA TSHEKATSHEKO

A. KAGEGO Popego e e nepagetseng jaaka e sedifadiwa ke sekao	Maemo 4 Go se ikamanyeng le popego. Boleele jo bo fetileng kgotsa bo sa lekanela.	Maemo 3 Go ikamanya go go magareng le popego. Boleele jo bo sa lekanelang.	Maemo 2 Ikamanyo e ntle le popego. Boleele jo bo mo magareng.	Maemo 1 Ikamanyo gotlhelele le popego. Boleele jo bo nepagetseng.
Tshekatsheko 6	1	2-3	4-5	6
B. DITENG Go ikamanya le setlhogo.	Go se atlege mo go nneng maleba. Go tswa mo setlhogong ka makgetlho a mantsi. Diteng tse di seng maleba e bile di nyemisa mooko. Go se fitlhelele maikaelelo gotlhelele.	Go tlhagisa setlhogo mme se sa kgomarelwe. Go sa atlege sentle go fithelela maikaelelo.	Go ikamanya le setlhogo mme go na le diphoso tse dinnye tsa go tswa mo setlhogong. Go atlega go go mo magareng.	Go ikamanya le setlhogo gotlhelele. Diteng tse di maleba tsa. Go fitlhelela maikaelelo gotlhelele.
Tshekatsheko 4	1	2	3	4
C. TIRISO YA PUO Segab, setaele, puo, mopeleto.	Tlhopho le tiriso ya mafoko a a fosagetseng. Tlhokego ya segalo. Diphoso tse dintsi tsa puo, mopeleto le matshwao a puiso.	Tlhopho le tiriso ya mafoko e e sa tlholeng segalo se se maleba. Mkgwa o o fosagetseng wa puo, o o thibilelang go tlhologangwa ga diteng.	Tiriso le tlhopho ya mafoko e e amogelesegang. Diphoso tse dinnye tsa puo, mopeleto le matshwao a puiso.	Tiriso le tlhopho ya mafoko e e fetisang e bile e tlhola segab se se rileng. Tiriso e e tlhologanyegang ya puo, mopeleto, le matshwao a puiso a a nangle diphoso tse dinnye.
Tshekatsheko 10 PALOGOTLHE 20	2	3-5	6-8	9-10

PALOGOTLHE: 80